

IZVJEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI ZA 2024. godinu
KONTAL DOO BANJA LUKA

SADRŽAJ

UVOD.....	3
OPIS ORGANIZACIJE I STRUKTURA VLASNIŠTVA DRUŠTVA.....	3
MREŽA PRAVNOG I STRUKTURNOG UREĐENJA.....	3
UPRAVLJAČKA STRUKTURA	3
SISTEM INTERNE KONTROLE KVALITETA.....	4
INFORMACIJA O PROVEDENOM JAVNOM NADZORU.....	5
PREGLED SUBJEKATA OD JAVNOG INTERESA	5
NEZAVISNOST RADA DRUŠTVA.....	6
USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH REVIZORA.....	6
FINANSIJSKE INFORMACIJE.....	6
PODACI O OSNOVICI ZA PRIMANJE OVLAŠĆENIH REVIZORA.....	7

1. UVOD

Na osnovu člana 45. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni Glasnik RS br.94/15) i člana 40 i 43. Direktive Evropske Unije o zakonskoj reviziji godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja „Kontal” doo Banja Luka objavljuje Izvještaj o transparentnosti za 2024. godinu.

2. OPIS ORGANIZACIJE I STRUKTURE VLASNIŠTVA DRUŠTVA ZA REVIZIJU

Društvo KONTAL osnovano je 2012. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću za konsalting i usluge upisano u registar Okružnog privrednog suda u Banjaluci rješenje br. 057-0-REG-12-000461. Osnovna djelatnost društva je pružanje usluga iz oblasti računovodstva, revizije, finansijskog i poslovnog konsaltinga. Poslove revizije obavljamo po osnovu dozvole Ministarstva Finansija Republike Srpske br. 06.12/491-114-1/13.

Društvo je registrovano da obavlja poslove revizije i u Federaciji Bosne i Hercegovine po osnovu Rješenja Federalnog Ministarstva finansija br 01-11-2-1-529/23 od 30.05.2023. godine.

Udio u vlasničkoj strukturi je sledeći:

- Lužija Bojan 100%

Većinski vlasnik Lužija Bojan posjeduje licencu ovlašćenog revizora izdatu od strane Ministarstva Finansija Republike Srpske

3. MREŽA PRAVNOG I STRUKTURNOG UREĐENJA

Društvo ne pripada ni jednoj mreži domaćih ili inostranih revizorskih kuća, nema poslovnih jedinica u Republici Srpskoj niti u inostranstvu. Djelatnost obavlja samostalno

4. UPRAVLJAČKA STRUKTURA

Upravljačku strukturu čine:

- Lužija Bojan, Lice ovlašćeno za zastupanje

4. SISTEM KONTROLE KVALITETA

Preduzeće je uspostavilo sistem kontrole kvaliteta primjenjujući Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde kvaliteta. Sistem kontrole obuhvata:

Odgovornost uprave

Uprava preduzeća je odgovorna da se posao obavlja u skladu sa standardima profesije i zahtjevima regulatornog i zakonodavnog tijela, koji ujedno i operativno razvija odgovarajuće politike i procedure uz pomoć svih zaposlenih u preduzeću. Kontrola kvaliteta se redovno obavlja na svakodnevnom nivou a prije izdavanja revizorskog mišljenja.

Profesionalna etika

Svi zaposleni obavezno se moraju ponašati u skladu sa Kodeksom etike profesionalnih računovođa usvojenim od strane Odbora Međunarodnog udruženja računovođa. Zaposleni moraju održavati visok standard profesionalnog ponašanja kako bi se izbjegla svaka moguća šteta za njihov lični ugled Društva ili profesionalnog udruženja čiji su članovi.

Prihvatanje i nastavljnje saradnje sa klijentom

Društvo sprovodi postupke prihvatanja i zadržavanja tako što prikuplja dovoljno kvalitetnih informacija o klijentu prije donošenja odluke o prihvatanju ili nastavku saradnje. Direktor preduzeća i vlasnik vrše procjenu klijenta tako što od klijenta prikuplja relevantne informacije, te analiziraju upravljačku strukturu i vlasništvo, vrstu poslovanja te ostale specifične kvalitativne i kvantitativne informacije koje omogućavaju prepoznavanje rizika na temelju kojih se odlučuje o prihvatanju klijenta ili nastavku saradnje. Dalje se utvrđuje neizvjesnost od klijenata i vrši procjena raspoloživosti zaposlenih u preduzeću (formira se revizorski tim) koji posjeduju adekvatna znanja i sposobnosti neophodne za dalji rad.

Upravljanje ljudskim resursima

Zaposleni u Društvu su dužni održavati stručna znanja, te biti u skladu sa profesionalnim i regulatornim zahtjevima. Društvo na godišnjem nivou provodi ocjenu zaposlenih, sa posebnim naglaskom na kvalitet pružene usluge, profesionalizam, tehničko znanje, komunikacija sa ostalim članovima tima i klijentom. Društvo kontinuirano prati rast i razvoj zaposlenog, te prilagođava znanje i vještine u skladu sa zahtjevima klijenta i poslovnog okruženja. Za svo osoblje Društvo organizuje stručne sastanke prije početka revizijske sezone i tokom godina po potrebi.

Efikasno izvršenje posla

Revizija se obavlja u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima i zahtjevima regulatora i zakonskih tijela, te u skladu sa metodologijom društva. Revizija mora biti dokumentovana, a revizijska dokumentacija odložena, referencirana i potpisana od osobe koja ju je sastavila te osobe koja je izvršila kontrolu obavljenog posla. Članovi tima upoznati su sa angažmanom i ciljevima angažmana na planskom sastanku prije početka angažmana. Raspored zadataka i odgovornosti članova tima jasno se prezentuje svim članovima tima.

Nadzor aktivnosti

Prije izdavanja zakonom propisanih izveštaja o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja, kvalitet izveštaja pregleda osoba koja je od strane ovlašćenog lica imenovana za kontrolora kvaliteta angažmana a koja posjeduje dovoljno i primjereno iskustvo, te stručne kvalifikacije. Revizorski izveštaj se smije izdati samo ako je osoba koja je obavila pregled sigurna da je revizorski tim za projekat pravilno izvodio zaključke, te je postupio u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima i drugim mjerodavnim pravilima i propisima.

6. INFORMACIJA O JAVNOM NADZORU

Društvo je poslednji put 2019. godine je bilo predmet redovnog nadzora rada od strane Ministarstva Finansija Republike Srpske u skladu sa članom 51. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni Glasnik RS br.94/15).

7. PREGLED SUBJEKATA OD JAVNOG INTERESA

Tokom 2024. godine Društvo je obavilo reviziju za sledeće subjekte od javnog interesa:

1	VODOVOD A.D. DOBOJ
2	RAFINERIJA ULJA MODRIČA A.D. MODRIČA
3	TOPLANE A.D. ISTOČNO SARAJEVO
4	NESTRO PETROL AD BANJA LUKA
5	GRADSKO GROBLJE A.D. BANJA LUKA
6	VODOVOD A.D. BANJA LUKA
7	GRADSKA TOPLANA A.D. DOBOJ
8	KOMUNALNE USLUGE A.D. PRIJEDOR
9	LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
10	KP BUDUĆNOST A.D LAKTAŠI

11	SARAJEVO GAS A.D. ISTOČNO SAREJVO
12	KOMUNALAC A.D. DERVENTA
13	OSIGURANJE AURA A.D. BANJA LUKA
14	AUTOPREVOZ A.D.
15	MKD AURIS
16	GLAS SRPSKI -TRGOVINA A.D.
17	GLAS SRPSKE A.D.
18	GLAS SRPSKI-GRAFIKA A.D.
19	VETERINARSKA STANICA A.D. ZVORNIK
20	HOTEL PRIJEDOR A.D PRIJEDOR
21	VIK A.D. ISTOČNO SARAJEVO
22	GRADSKA TRŽNICA A.D. PRIJEDOR
23	AD OLIMPISKI CENTAR JAHORINA
24	RAFINERIJA NAFTE BROD AD. BROD

8. NEZAVISNOST RADA DRUŠTVA

Društvo u potpunosti poštuje princip nezavisnosti, a u skladu sa tim uspostavljene su procedure koje omogućavaju uvjeravanje u razumnoj mjeri, da su Društvo i njegovi zaposleni nezavisni u okolnostima koje predviđaju relevantni etički zahtjevi.

9. USAVRŠAVANJE OVLAŠĆENIH REVIZORA

Društvo vrši usavršavanje ovlašćenih revizora kao i ostalih zaposlenih putem seminara, kongresa i predavanja a koje se tiču kontinuirane profesionalne edukacije.

10. FINANSIJSKE INFORMACIJE

Opis	Iznos KM
Prihodi od usluga revizije subjekata javnog interesa	114.460,00
Prihodi od revizije ostalih subjekata	231.282,00
Prihodi od knjigovodstvenih usluga	76.137,00
Prihodi od ostalih usluga	45.147,00
Ukupno poslovni prihodi	467.026,00

11. PODACI O OSNOVICI ZA PRIMANJA OVLAŠĆENIH REVIZORA KOJI POTPISUJU IZVJEŠTAJE OD JAVNOG INTERESA.

Društvo u stalnom radnom odnosu zapošljava tri ovlašćena revizora za koje je predviđena fiksna mjesečna plata, koja je definisana Ugovorom o radu.

Banja Luka 31.03.2025. godine



Lužija Bojan
Ovlašćeni revizor i
lice ovlašćeno za zastupanje
KONTAL d.o.o., Cara Lazara 9a Banja Luka